


Mr Šefket Arslanagić (Trebinje)

## O FUNKCIJI OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI I NJENOJ PRIMJENI

Funkcija oblika  $y = \frac{k}{x}$ , gde je  $k$  realan broj različit od nule naziva se funkcija obrnute (inverzne) proporcionalnosti. Njezin grafik je kriva koja se zove jednakostrana (jednakoosna) hiperbola kojoj su koordinatne ose asimptote. Za  $k > 0$  kriva se nalazi u prvom i trećem kvadrantu i funkcija je rastuća, a za  $k < 0$  kriva se nalazi u drugom i četvrtom kvadrantu i funkcija je opadajuća. Dakle, riječ je o slijedećem grafiku ove funkcije:



U ovom članku biće riječ o grafiku funkcije

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}, \quad (1)$$

gdje su  $a, b, c, d$  realne konstante. To je linearno-razlomljena ili homografska funkcija. Mora biti  $c \neq 0$  (inače imamo linearnu funkciju  $y = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$ ) i  $ad - bc \neq 0$  (jer ako je  $ad - bc = 0$ , funkcija postaje  $y = \frac{a}{c}$  (=const), čiji je grafik prava).

Transformišemo datu funkciju (1); imamo:

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a\left(x + \frac{b}{a}\right)}{c\left(x + \frac{d}{c}\right)} = \frac{a\left(x + \frac{d}{c} - \frac{d}{c} + \frac{b}{a}\right)}{c\left(x + \frac{d}{c}\right)} = \\ &= \frac{a\left(x + \frac{d}{c}\right) - \frac{ad-bc}{c}}{c\left(x + \frac{d}{c}\right)} = \frac{\frac{ad-bc}{c}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} - \frac{\frac{ad-bc}{c^2}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} - \frac{k}{x + \frac{d}{c}}, \end{aligned}$$

gdje je  $k = \frac{ad-bc}{c^2}$ .

Očigledno je sada da je grafik funkcije (1) takođe hiperbola čiji je centar simetrije tačka  $S\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$  tj. njen grafik je nastao translacijom grafika funkcije  $y = -\frac{k}{x}$  za vektor  $\vec{OS}$ , gde je  $S\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ .



Nula ove funkcije je  $x = -\frac{b}{a}$ .

Daćemo više primjera crtanja grafika funkcije (1).

**Primjer 1.** Nacrtati grafik funkcije  $y = -\frac{2}{x} - 1$ .

Ovdje je  $a = -1$ ,  $b = -2$ ,  $c = 1$ ,  $d = 0$ , tj.  $S(0, -1)$ .

Najpre nacrtamo grafik funkcije  $y = -\frac{2}{x}$ , a zatim ga transliramo za vektor translacije  $\vec{OS}$ . (sl. 3)



**Primjer 2.** Nacrtati grafik funkcije  $y = \frac{1}{2x+4}$ .

Ova funkcija se transformiše u oblik:

$$y = \frac{\frac{1}{2}}{x+2},$$



tj. ovdje je  $a=0$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=1$ ,  $d=2$ . Znači, centar simetrije grafika ove funkcije je  $S(-2,0)$ , tj. njen grafik se dobije translacijom grafika funkcije  $y = \frac{1}{x}$  za vektor translacije  $\vec{OS}$ . Zbog  $a=c$ , funkcija nema nula, (sl. 4).

**Primjer 3.** Nacrtati grafik funkcije  $y = \frac{6x+1}{3x+4}$ .

Funkcija se transformiše u oblik:

$$y = 2 - \frac{\frac{7}{3}}{x + \frac{4}{3}}.$$

Traženi grafik ćemo dobiti translacijom grafika funkcije  $y = -\frac{7}{x}$  za vektor  $\vec{OS}$ , gdje je  $S\left(-\frac{4}{3}, 2\right)$ . Tačke presjeka grafika s koordinatnim osama su



**Primjer 4.** Nacrtati grafik funkcije  $y = \frac{2x-5}{x-3}$ .

Funkcija se transformiše u oblik

$$y = 2 - \frac{-1}{x-3}.$$

Dakle, traženi grafik ćemo dobiti translacijom grafika funkcije  $y = -\frac{1}{x} = \frac{1}{-x}$  za vektor  $\vec{OS}$ , gdje je  $S(3,2)$ . Tačke presjeka grafika s koordinatnim osama su  $\left(0, \frac{5}{3}\right)$  i  $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ , (sl. 6).

Preporučujemo da čitaoci nacrtaju grafike ovih funkcija:

$$1) \ y = \frac{3}{x} + 2, \quad 2) \ y = \frac{2}{3x-2}, \quad 3) \ y = \frac{3x-2}{2x+3}, \quad 4) \ y = \frac{5x+4}{x-2}.$$